

Zavidovići sa 1/1 dijela, a kojoj po starom premjeru odgovaraju parcele k.č. s.p. 2018/687 istog naziva, klase, u površini od 27999 m², upisana u zk. ul. br. 2705 k.o. Gračanica kao Opštenarodna imovina sa 1/1 dijela, k.č. s.p. 2018/689 istog naziva, klase, u površini od 1189 m², upisana u zk. ul. br. 2705 k.o. Gračanica kao Opštenarodna imovina sa 1/1 dijela, k.č. s.p. 2018/690 istog naziva, klase, u površini od 742 m², upisana u zk. ul. br. 2705 k.o. Gračanica kao Opštenarodna imovina sa 1/1 dijela, k.č. s.p. 2018/691 istog naziva, klase, u površini od 360 m², upisana u zk. ul. br. 507 k.o. Gračanica kao DS sa pravom korištenja Zaima Hrvata u. Fehima sa 1/3 dijela i dr., a stvarno vlasništvo države Bosne i Hercegovine sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprijsanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprijane nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-1263/2021

02. prosinca/decembra 2021. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.

2228

Na osnovu člana 19. stav (4) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, a u cilju realizacije Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 21/2021 od 08.01.2021. godine donijetog s ciljem implementacije Odluke o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu E.S. i dr. broj AP-3683/20, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 293. sjednici, održanoj 02.12.2021. godine, donosi

ZAKLJUČKE

ZAKLJUČKE
**O USVAJANJU INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ
SITUACIJI COVID-19 U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE NA DAN 29.11.2021. GODINE S
PRIJEDLOGOM NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG
ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA**

- Usvaja se Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 29.11.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
 - Usvajaju se Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 1).
 - Usvajaju se Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 2).
 - Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno izvještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
 - Preporučuje se vladama kantona, da saglasno epidemiološkoj situaciji COVID-19 na području kantona, procjeni rizika, kao i dokumenta "Javnozdravstveni kriteriji za prilagodbu javnozdravstvenih i društvenih mera u kontekstu COVID-19" uvedu Pravilo vakcinisan/a, prebolio/jela, testiran/a (VPT) za područje kantona i o istom obavijeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.
 - U skladu sa zaključkom pod tačkom 5., zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području Federacije Bosne i

Hercegovine, kao i uvođenje i implementiranje Pravila vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona, te ukoliko ocijeni potrebu predlaganja jedinstvenih mjer na području Federacije Bosne i Hercegovine u vezi Pravila VPT o tome obavijesti Vladu Federacije Bosne i Hercegovine radi donošenja mjere.

7. Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana računajući od dana, 02.12.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.
 8. Prije isteka roka iz tačke 7. ovih zaključaka, zadužuje se Krzni štab Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletan epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka utvrđenih ovim zaključkom, te prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavi prijedlog novih naredbi i preporuka.
 9. Zadužuje se Krzni štab Federalnog ministarstva zdravstva da ove zaključke s prilozima dostavi prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i Upravama policija MUP-a kantona.
 10. U skladu sa zaključkom V. broj 21/2021 od 08.01.2021. godine pod tačkom 4., Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine i mjerama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koje su donesene u cilju zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, na 293. sjednici održanoj dana, 02.12.2021. godine.
 11. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1787/2021

V. broj 176772021
02. decembra 2021. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s.r.o.

Prilog 1.

NAREDBE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

I OPĆE NAREDBE

1. Nareduje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe, u skladu s procjenom rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se bazira na sedmičnoj incidenци zaraženih, broju hospitaliziranih pacijenata, broju pacijenata koji koriste respiratornu podršku i raspoloživosti svih resursa u zdravstvu (tehničkih, ljudskih i dr.).
 2. Nareduje se obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje razmaka od minimalno 2 metra.
Nalaže se obavezno nošenje maske i na otvorenom prostoru, ako se ne može ostvariti razmak od 2 metra. Obavezno je nošenje maski na stajalištima javnog prevoza, pijacama/otvorenim tržnicama i na drugim mjestima gdje se primijeti veća fluktuacija stanovništva.
Izuzetno, zaštitne maske nisu obavezni nositi:

- djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme s disanjem zbog hroničnih bolesti ili koje ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe, npr. osobe s intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha;
 - učenici osnovnih škola od 1. do 5. razreda tokom obavljanja nastave u učionicama;
 - sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu;
 - članovi iste porodice koji na otvorenom prostoru ne ostvaruju razmak od 2 metra.
3. Dopušteno je okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima:
- ne više od 50 ljudi u zatvorenom prostoru;
 - ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru.
- Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obavezni fizički razmak od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog domaćinstva).
- S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite ličnog zdravlja, za vrijeme okupljanja potrebno je obavezno pridržavanje preporuka koje su donijeli zavodi za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjer). Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je prilikom održavanja skupa dužan postupati u skladu s propisima o javnom okupljanju.
4. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da na osnovu procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona reduciraju broj osoba, od maksimalno dopuštenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru u skladu s tačkom 3. ove naredbe, na skupovima koji se održavaju, poput: političkih skupova, vjenčanja, svadbi, krizmi, sprovoda, dženaza i drugih porodičnih okupljanja i sličnih događaja, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID-19 među stanovništvom, kao i zaštite ličnog zdravlja i javnog zdravlja stanovništva.
5. Izuzetno od tačke 3. ove naredbe, dopušta se organiziranje i većih okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru, pod uvjetom da veličina prostora omogućava provođenje higijensko-epidemioloških mjer.
- Uvjet je da svi učesnici skupa imaju:
- negativan antigenski ili PCR test, ne stariji od 48 sati ili
 - potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 6 mjeseci
 - ili potvrdu o završenoj vakcinaciji.
- Za provođenje epidemioloških mjer i organizaciju skupa odgovoran je organizator skupa.
- Organizator skupa iz ove tačke dužan je prethodno pribaviti saglasnost od nadležnog križnog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva koja se izdaje na osnovu mišljenja nadležnog zavoda za javno zdravstvo kantona, koje sadrži procjenu rizika.
6. U uvjetima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH naređuje se striktno poštivanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na www.zzjzbih.ba, i to:
- preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH;
 - preporuke - javni prevoz;
 - preporuke za muzeje, galerije, kina i sl.;
 - preporuke za ugostiteljske objekte;
 - preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2021./2022. godinu;
 - preporuke - vrtići;
 - preporuke za stomatološke ordinacije;
 - preporuke - trajni smještaj i zbrinjavanje;
 - preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti – dopuna;
 - preporuke za rad hotela;
 - preporuke za trgovine, uslužne djelatnosti, tržne centre;
 - preporuke – proslave;
 - preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19;
 - preporuke za skijališta.
7. Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijskim organiziranim pri nadležnim ministarstvima u kantonu, odnosno nadležnim općinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontroliraju provođenje Naredbe pod tač. 2., 3., 4., 5. i 6. ovog poglavlja te u skladu sa svojim ovlastima poduzimaju mjere iz okvira svoje nadležnosti, koja uključuje pokretanje krivičnih prijava protiv počinitelja za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19 za krivična djela kažnjava po Krivičnom zakonu Federacije BiH.
8. Traži se od nadležnih uprava policije i nadležnih tužilaštava hitno postupanje po podnesenim krivičnim prijavama iz tačke 7. ove naredbe, u skladu s njihovim ovlastima.
- ## II. NAREDBE ZA KRIZNE ŠTABOVE KANTONALNIH MINISTARSTAVA ZDRAVSTVA I USTANOVE I DRUGE SUBJEKTE U OBLASTI
1. Obavezuju se krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zdravstvenih ustanova s područja kantona, da redovno revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovore na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), prema promjeni epidemiološke situacije na području kantona ili lokalne zajednice.
 2. Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva obavezno postupanje po dokumentu "Javnozdravstveni kriteriji za prilagođavanje javnozdravstvenih i društvenih mjer u kontekstu COVID-19".
 3. Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH da nastave s kontinuiranim provođenjem i primjenom kantonalnog križnog plana pripravnosti odgovora na pojavu COVID-19, a posebno mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba i drugih mjeru prema izvorima zaraze, u skladu s revidiranim dokumentom "Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi – prijenos u zajednicu".
 4. U uvjetima povoljne epidemiološke situacije nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije Bosne i Hercegovine obavezno pružanje svih zdravstvenih usluga za koje su registrirani.
 5. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da budu spremni za slučaj zbrinjavanja većeg broja oboljelih u zdravstvenim ustanovama, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05), a u skladu s epidemiološkom situacijom.
 - Nalaže se kantonalnim ministrima nadležnim za zdravstvo da poduzimaju mjere i aktivnosti u smislu angažiranja zdravstvenih radnika, organizacije i rasporeda rada i radnog vremena, promjene mesta i uvjeta rada pojedinih zdravstvenih ustanova, ako dođe do pogoršanja epidemiološke situacije.